t42_valuat_1 (TMNbBYi4DREeynYvwN7UyKcs9KQEkN4SE9N)

October 27, 2020

Let $m1\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_valuat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2\_valuat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_valuat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_valuat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(\neg v1\_xboole\_0\ X1) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_funct\_2\ X2\ (k3\_qc\_lang1\ X0)\ X1\ (k2\_valuat\_1\ X0\ X1)) \Rightarrow (\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m2\_subset\_1\ X4\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X5.(m1\_valuat\_1\ X5\ X0\ X1) \Rightarrow (r1\_valuat\_1\ X0\ X1\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X3\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ X3)\ X4))\ X5\ X2)))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1\_qc\_lang1\ X0) \wedge ((m1\_subset\_1\ X1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k3\_cqc\_lang\ X0)))) \Rightarrow (m2\_subset\_1\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_qc\_lang1\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k3\_cqc\_lang\ X0))) \Rightarrow (m2\_subset\_1\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ X1)\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k9\_qc\_lang1\ X0))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(\neg v1\_xboole\_0\ X1)\Rightarrow(\forall X2.(m1\_valuat\_1\ X2\ X0\ X1)\Rightarrow(\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow((r2\_valuat\_1\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(\forall X4.(m2\_funct\_2\ X4\ (k3\_qc\_lang1\ X0)\ X1\ (k2\_valuat\_1\ X0\ X1))\Rightarrow(r1\_valuat\_1\ X0\ X1\ X3\ X2\ X4)))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(v1\_xboole\_0\ X1)) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(\neg v1\_xboole\_0\ X1)\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_valuat\_1\ X4\ X0\ X1)\Rightarrow(r2\_valuat\_1\ X0\ X1\ X4\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X2\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ X2)\ X3)))))))$$